

ZAKON O UZURPACIJAMA

I — OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Po odredbama ovog zakona, raspraviće se imovinski odnosi nastali uzurpacijom zemljišta u društvenoj svojini.

Član 2.

Uzurpacijom u smislu ovog zakona smatra se svako samovlasno zauzimanje odnosno bespravno držanje zemljišta u društvenoj svojini.

Neće se smatrati uzurpiranim zemljište u pogledu koga su do 6. aprila 1941. godine ispunjeni uslovi za održaj predviđeni pravnim pravilima imovinskog prava.

Na uzurpiranom zemljištu pod šumom ne može se steći pravo svojine ni u slučaju kada su ispunjeni propisani uslovi za održaj.

Član 3.

Na zemljištima koja su uzurpirana prije 6. aprila 1941. godine priznaje se pravo svojine ukoliko odredbama ovog zakona nije drukčije određeno.

Na zemljištima koja su uzurpirana poslije 6. aprila 1941. godine ne priznaje se pravo svojine uzurpantu.

Ako se uzurpirano zemljište nalazi u granicama područja na kome je izvršeno podruštvljavanje građevinskog zemljišta uzurpantu će se priznati pravo korišćenja ukoliko ima uslova za priznanje prava svojine.

Član 4.

Na uzurpiranom zemljištu može se priznati pravo svojine samo ako je uzurpant fizičko lice, porodica ili porodična zadruga.

Ako je zemljište uzurpiralo lice koje je član porodice ili porodične zadruge, smatra se uzurpantom sama porodica odnosno porodična zadruga.

Ako je uzurpirano zemljište prešlo u posjed drugog lica, porodice ili porodične zadruge prije 6. aprila 1941. godine na bilo koji način, uzurpantom se smatra to drugo lice, porodica, odnosno porodična zadruga. Ukoliko je uzurpirano zemljište prešlo poslije 6. aprila 1941. godine u posjed drugog lica, porodice ili porodične zadruge, uzurpantom će se smatrati to drugo lice, porodica odnosno porodična zadruga, samo ako je prelaz uslijedio po nekom pravnom osnovu.

Član 5.

Pravo svojine koje se priznaje na uzurpiranom zemljištu upisuje se u zemljišne knjige u korist uzurpanta.

Ako je uzurpant porodica ili porodična zadruga, ili ako se one u smislu prethodnog člana smatraju uzurpantom, pravo svojine upisaće se prema izvršenoj diobi ili prema sporazumu.

Ako diobe odnosno sporazuma nije bilo pravo svojine upisaće se na sve članove porodice koji su se zatekli na uzurpiranom zemljištu 6. aprila 1941. godine, ukoliko stalno žive na tom zemljištu odnosno, po pravu nasljeđa, na njihove nasljednike koji stalno žive na uzurpiranom zemljištu ili su privremeno odsutni.

Pravo iz prethodnog stava pripada i onim članovima uže porodice koji su rođeni poslije 6. aprila 1941. godine, ako stalno žive na uzurpiranom zemljištu ili su privremeno odsutni.

Odredbe prethodnih stavova primjenjivaće se i u slučajevima kada je uzurpantu na ime naknade dato drugo zemljište.

Član 6.

Neće se priznati pravo svojine na zemljištu koje je uzurpirano prije 6. aprila 1941. godine ako je to zemljište:

- a) pod šumom,
- b) enklava,
- c) poluenklava koja smeta pravilnom gazdovanju šumama,
- d) na smetnji pravilnom uređenju bujičnih i erozivnih područja,
- e) na smetnji komunikacijama,
- f) preveliko,
- g) pašnjak koji se nalazi iznad prirodne gornje granice šumske vegetacije, ili je nastao potiskivanjem šume u njenim gornjim dijelovima,

h) uzurpant napustio.

Pravo svojine priznaće se na pojedinim enklavama, odnosno poluenklavama ako organizacija udruženog rada, na čijem se području nalazi uzurpirano zemljište, na osnovu zaključka svog organa upravljanja izjavi u postupku raspravljanja uzurpacije, da nema interesa za korišćenje tog zemljišta.

Član 7.

Zemljište pod šumom smatra se u smislu ovog zakona ono zemljište na kome postoji visoka, srednja i niska šuma, kao i šikare i šibljadi.

Graničnom linijom koja se povlači u smislu člana 17. ovog zakona ne mogu se izdvojiti u poljoprivredni kompleks zemljišta pod šumom iz stava 1. ovog člana, bez obzira na površinu, ako su vezana za šumske komplekse kojima gazduje organizacija udruženog rada ili društveno-politička zajednica.

Na uzurpiranom zemljištu koje bude obuhvaćeno graničnom linijom kao zemljište pod šumom ili šumsko zemljište (šumski kompleks), ne može se priznati pravo svojine.

Na uzurpiranom zemljištu pod šumom koje je dio posjeda zemljoradničkog domaćinstva, a nije obuhvaćeno povlačenjem granične linije u šumski kompleks, može se priznati pravo svojine ako skupština opštine odluči da predstavlja manje izolovano zemljište pod šumom.

Neće se priznati pravo svojine pod uslovima iz prethodnog stava uzurpantu — nezemljoradniku koji ne živi na posjedu a pretežni dio dohotka ne ostvaruje od zemljišta.

Član 8.

Enklave su zemljišta koja se nalaze unutar šuma ili šumskog zemljišta.

Poluenklave koje smetaju pravilnom gazdovanju šumama su one poluenklave koje poslije povlačenja linije između šumskog i poljoprivrednog zemljišta ostanu u kompleksu šuma i šumskog zemljišta.

Izuzetno se može priznati pravo svojine na enklavama zvanim vrtache u kraškim područjima ukoliko ne smetaju sprovođenju mjera za unapređenje poljoprivrede i pošumljavanja, uređenju bujica i njihovih tokova i ne nalaze se u predjelu šuma.

Priznaće se pravo svojine na enklavama odnosno poluenklavama, koje predstavljaju veće površine poljoprivrednog zemljišta, koje je zauzeo, obrađuje ih i na kojima je podigao stambene ili gospodarske objekte veći broj zemljoradnika.

Pod većom površinom poljoprivrednog zemljišta, smatra se najmanje deset hektara, a pod većim brojem zemljoradnika najmanje tri domaćinstva.

Član 9.

Zemljište na smetnji komunikacijama smatra se, u smislu ovog zakona, ono zemljište koje sprečava ili otežava pravilan saobraćaj na javnim i šumskim putevima, saobraćaj u samom naselju ili pristup pojilima ili seoskim ispašama.

Ako samo jedan dio uzurpiranog zemljišta smeta komunikacijama pravo svojine neće se priznati samo na tom dijelu.

Član 10.

Prevelikim zemljištem smatra se ono uzurpirano zemljište koje samo ili zajedno sa ostalim zemljištem uzurpanta prelazi zakonom određeni zemljišni maksimum.

Uzurpantu će se u oba slučaja omogućiti da se izjasni koji dio uzurpiranog zemljišta želi da zadrži.

Član 11.

Zemljoradniku kome se ne prizna pravo svojine na zemljištu iz člana 6. pod b), c), d) i e) ovog zakona, a njegovo domaćinstvo je bez zemlje ili je nema dovoljno, daće se na ime naknade u svojinu prvenstveno drugo zemljište, vodeći računa o broju članova domaćinstva i njegovom opštem ekonomskom stanju.

Ako se uzurpantu ne može dati naknada u drugom zemljištu, odrediće mu se naknada u novcu.

Skupština opštine svojom odlukom, za svaku kalendarsku godinu unaprijed, propisuje visinu naknade koja ne može biti niža od dvostrukog ili viša od sedmostrukog jednogodišnjeg katastarskog prihoda sa uzurpiranog zemljišta.

Nezavisno od odredaba prethodnih stavova, uzurpant i budući korisnik uzurpiranog zemljišta mogu se pred organom uprave sporazumjeti o visini i obliku naknade.

Za zemljište pod šumom na kojem se ne prizna pravo svojine, uzurpantu ne pripada pravo na naknadu.

Član 12.

Uzurpantu kome nije priznato pravo svojine na uzurpiranom zemljištu iz člana 6. ovog zakona, dozvoliće se da pobere plodove sa

uzurpiranog zemljišta najdalje do kraja one godine u kojoj se pristupa izvršenju rješenja kojim nije priznato pravo svojine.

Za trajne kulture (voćnjake, vinograde i sl.), podignute na uzurpiranom zemljištu iz člana 6. ovog zakona na kome se ne priznaje pravo svojine daće se uzurpantu naknada u vrijednosti čistog prinosa koji bi takve kulture, obzirom na starost i plodnost, dale za onoliko vremena koliko je potrebno da se te kulture podignu i počnu davati plod.

Ako je uzurpant podigao, odnosno stekao stambene ili gospodarske objekte na zemljištu iz člana 6. ovog zakona na kojem mu nije priznato pravo svojine, daće mu se naknada za prenos tih objekata na drugo zemljište. Naknada se daje u novcu, a obuhvata troškove rušenja objekata, troškove prenosa materijala na drugo zemljište u istom kraju i troškove radne snage potrebne za podizanje takvih objekata.

Nezavisno od odredaba prethodnih stavova, uzurpant i budući korisnik uzurpiranog zemljišta mogu se pred organom uprave sporazumjeti o visini i obliku naknade.

Naknada iz prethodnih stavova pripada samo uzurpantu koji sam sa svojim domaćinstvom neposredno koristi objekte odnosno trajne zasade na uzurpiranom zemljištu.

Član 13.

Po odredbama ovog zakona raspraviće se i odnosi iz zakupa državnog zemljišta koji su nastali prije 6. aprila 1941. godine na osnovu rješenja tadašnjih šumarskih i agrarnih organa donesених u svrhu sprovođenja unutrašnje kolonizacije ili u svrhu pretvaranja krša i goleti u šumsku kulturu, kao i radi podizanja stambenih zgrada, pod uslovom da takva zemljišta i danas drže zakupci odnosno njihovi pravni sljednici, primjenjujući odredbe člana 4. stav 3. ovog zakona.

Po odredbama ovog zakona raspraviće se i odnosi nastali iz dodjeljivanja u svojini državnog zemljišta prije 6. aprila 1941. godine, na osnovu odluka tadašnjih šumarskih i agrarnih organa. Ako lica odnosno njihovi pravni sljednici i sada drže zemljište koje im je ranije dato u svojinu pravosnažnim odlukama bivših šumarskih i agrarnih organa koje nisu provedene u zemljišnim knjigama, po njihovom zahtjevu ili po službenoj dužnosti, donijeće se rješenje o određivanju upisa prava svojine na tom zemljištu u zemljišnim knjigama u njihovu korist primjenjujući odredbe čl. 4. i 5. ovog zakona.

Isto tako raspraviće se po odredbama ovog zakona, i odnosi nastali uzurpacijom zemljišta izvršenom prije 6. aprila 1941. godine, a koja su oduzeta poslije 15. maja 1945. godine od njihovih držalaca bez njihovog pristanka, osim u slučajevima ako su oduzeta u postupku ekspropriacije ili arondacije. Prilikom raspravljanja, uzeće se kao da su ta lica odnosno njihovi pravni sljednici u posjedu uzurpiranog

zemljišta. Ako se radi o zemljištu koje je pošumljeno ili trajno privedeno drugoj kulturi, a ne odnosi se na zemljište iz člana 6. ovog zakona, uzurpantu se neće priznati pravo svojine na takvom zemljištu, nego će mu se u zamjenu dati odgovarajuće zemljište iz društvene svojine i uknjižiti u zemljišnim knjigama kao njegova svojina ili dati naknada u novcu, u smislu čl. 11. i 12. ovog zakona, ako takvog zemljišta nema.

U slučajevima iz prethodnog stava priznaće se pravo svojine, odnosno daće se drugo zemljište ili naknada u novcu, samo onim uzurpantima zemljoradnicima koji su podnijeli zahtjev za priznavanje prava svojine na uzurpiranom zemljištu do stupanja na snagu ovog zakona, a u pogledu ekonomskog stanja ispunjavaju uslove propisane u članu 11. ovog zakona.

Član 14.

Po odredbama ovog zakona raspraviće se i odnosi nastali uzurpacijom izvršenom prije 6. aprila 1941. godine na zemljištu u opštoj upotrebi.

Ako skupština opštine utvrdi da je zemljište izgubilo status nepokretnosti u opštoj upotrebi, uzurpantu će se priznati pravo svojine ukoliko su za to ispunjeni ostali uslovi predviđeni ovim zakonom.

Član 15.

Naknade u drugom zemljištu ili u novcu, predviđene ovim zakonom, obezbjeđuju one organizacije udruženog rada koje će postati korisnici uzurpiranog zemljišta na kojem nije priznato pravo svojine.

II — ORGANI I POSTUPAK

Član 16.

Postupak za raspravljanje imovinskih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta u smislu ovog zakona sprovodi i rješenje donosi nadležni opštinski organ uprave (u daljem tekstu: organ uprave).

Član 17.

Prije raspravljanja uzurpacija izvršiće se na terenu povlačenje granične linije između šuma i šumskog zemljišta, s jedne strane, i poljoprivrednog zemljišta s druge strane.

Povlačenje granične linije iz prethodnog stava vrši komisija koju obrazuje skupština opštine. Komisiju sačinjavaju: predstavnik skupštine opštine, predstavnik korisnika zemljišta, po jedan stručnjak iz šumarstva, poljoprivrede, imovinsko-pravnih poslova i katastra i je-

dan predstavnik uzurpanata sa područja katastarske opštine na kojoj se vrši povlačenje linije.

O izvršenom povlačenju linije sastavlja se zapisnik i izrađuje pregledna skica.

Komisija za povlačenje granične linije iz stava 2. ovog člana dužna je da za sva manja izolovana zemljišta pod šumom iz člana 7. stav 4. ovog zakona u zapisniku o povlačenju granične linije utvrdi površinu, obraslost i broj uzurpanata na tom zemljištu, kao i da da mišljenje da li se takvo zemljište može smatrati manjim izolovanim zemljištem pod šumom.

Zapisnik o povlačenju linije, kao i pregledna skica stavljaju se na uobičajeni način (na oglasnoj tabli skupštine opštine i sl.) na uvid zainteresovanim licima, koja u roku od 30 dana od dana stavljanja na uvid mogu dati svoje primjedbe i predloge.

Poslije razmatranja primjedaba i predloga stavljenih u smislu odredaba prethodnog stava skupština opštine donosi odluku o utvrđivanju povučene linije između šuma i šumskog zemljišta, s jedne strane i poljoprivrednog zemljišta, s druge strane, kao i koja se zemljišta pod šumom smatraju manjim izolovanim zemljištima u smislu člana 7. stav 4. ovog zakona.

Član 18.

Na području na kome do sada nisu povučene granične linije, u smislu člana 17. ovog zakona, te linije će se povući do kraja 1980. godine.

Na području na kome su do stupanja na snagu ovog zakona povučene granične linije, uzurpacije koje se nalaze u šumskim kompleksima raspraviće se najkasnije do kraja 1980. godine.

Na području na kome će se granične linije povući poslije stupanja na snagu ovog zakona, uzurpacije u šumskim kompleksima raspraviće se do kraja 1982. godine.

Član 19.

Postupak za raspravljanje imovinskih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta u društvenoj svojini pokreće se na zahtjev uzurpanta, zainteresovane organizacije udruženog rada, opštine (u daljem tekstu: korisnik) ili po službenoj dužnosti.

Član 20.

Zahtjev za priznavanje prava svojine na uzurpiranom zemljištu treba da sadrži:

- a) lične i porodične podatke o uzurpantu;

b) naziv, mjesto i približnu površinu uzurpiranog zemljišta, kao i približnu površinu vlastitog zemljišta i drugog zemljišta koje uzurpant uživa;

c) podatke o tome kada je zemljište uzurpirano i od kada ga i po kom osnovu sadašnji uzurpant drži.

Član 21.

Organ uprave pokreće po službenoj dužnosti postupak za raspravljavanje uzurpacija zemljišta u društvenoj svojini u slučajevima kada ni uzurpant ni korisnik ne stave zahtjev.

Član 22.

Prije donošenja rješenja organ uprave će pribaviti zemljišno-knjižne i katastarske podatke o uzurpiranom zemljištu, kao i podatke o vlastitom zemljištu uzurpanta i ekonomskom stanju njegovog domaćinstva, a održaće na licu mjesta i usmenu raspravu, na koju će pozvati stranke.

Član 23.

Sporazumom o naknadi, zaključenim u smislu čl. 11. i 12. ovog zakona, koji se unosi u zapisnik, moraju biti određeni oblik i visina naknade i rok u kome je korisnik dužan ispuniti obaveze u pogledu naknade.

Zapisnik u kome je unesen sporazum o naknadi ima snagu izvršnog naslova.

Član 24.

U rješenju kojim se uzurpantu ne priznaje pravo svojine na uzurpiranom zemljištu, određiće se rok u kome je uzurpant dužan napustiti uzurpirano zemljište.

U slučaju kada je utvrđeno da uzurpant nema pravo na naknadu, rok za napuštanje uzurpiranog zemljišta ne može biti kraći od tri ni duži od devet mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti rješenja.

Rok za napuštanje uzurpiranog zemljišta za koje je uzurpantu određena naknada u novcu ili drugom zemljištu ne može biti kraći od tri mjeseca ni duži od jedne godine, računajući od dana izvršene isplate naknade, odnosno od dana kada je uzurpantu predato u posjed drugo zemljište.

Ako se na uzurpiranom zemljištu na kome nije priznato pravo svojine nalaze podignuti objekti za čiji prenos je određena naknada,

rok za napuštanje zemljišta i uklanjanje objekata ne može biti kraći od dvanaest ni duži od osamnaest mjeseci, računajući od dana isplaćene naknade.

Uzурpirano zemljište pod šumom na kojem nije priznato pravo svojine uzurpant je dužan napustiti narednog dana po pravosnažnosti rješenja.

Član 25.

Rješenjem organa uprave raspraviće se pitanje priznavanja prava svojine i u slučaju kada zahtjev za priznavanje prava svojine na uzurpiranom zemljištu postavljaju dva ili više lica, odnosno dvije ili više porodica ili porodičnih zadruga.

Član 26.

Rješenje, pored ostalog, sadrži:

1) podatke o uzurpiranom zemljištu prema zemljišno-knjižnom i katastarskom stanju;

2) odluku o tome da li se na uzurpiranom zemljištu priznaje pravo svojine ili pravo korišćenja i sa kojim dijelovima;

3) podatke o zemljištu koje se daje uzurpantu na ime naknade, kao i rok u kome će se to zemljište predati u posjed uzurpantu;

4) podatke o visini i odluku o roku isplate naknade u novcu, kao i podatke o obvezniku novčane naknade;

5) odluku o naknadi za trajne kulture, kao i odluku o naknadi za prenos stambenih i gospodarskih objekata.

U rješenju kojim se ne priznaje pravo svojine na uzurpiranom zemljištu odrediće se nosilac prava raspolaganja tim zemljištem.

Član 27.

Sva rješenja u postupku po ovom zakonu dostavljaju se: uzurpantu, korisniku i nadležnom javnom tužilaštvu.

Javnom pravobranilaštvu dostavljaju se rješenja samo kada je opština stranka. U tom slučaju javni pravobranilac učestvuje u toku cijelog postupka raspravljanja uzurpacija.

Član 28.

Pravosnažno rješenje organa uprave kojim se uzurpantu priznaje pravo svojine ili pravo korišćenja na uzurpiranom zemljištu, služi kao osnov za uknjižbu u zemljišnim knjigama.

Organ uprave će svako pravosnažno rješenje iz prethodnog stava dostaviti nadležnom opštinskom sudu i uredu za katastar radi provođenja odgovarajućih upisa odnosno promjena.

Uknjižba se sprovodi po službenoj dužnosti.

Član 29.

Pravosnažno rješenje organa uprave kojim se uzurpantu ne priznaje pravo svojine na uzurpiranom zemljištu smatra se izvršnim naslovom za odstranjenje uzurpanta administrativnim putem sa uzurpiranog zemljišta.

Prinudno odstranjivanje lica — uzurpanata iz člana 11. i člana 12. st. 2. i 3. ovog zakona može se izvršiti tek pošto se ovim licima dâ u svojinu drugo zemljište, odnosno naknada u novcu, i po isteku rokova određenih u članu 23. ovog zakona.

Korisnik je dužan da izvrši isplatu novčane naknade za uzurpirano zemljište, trajne kulture i prenos stambenih i gospodarskih objekata, najdalje u roku od dvije godine, računajući od dana pravosnažnosti rješenja kojim je određena naknada.

Kada se na ime naknade daje drugo zemljište, korisnik je dužan da to zemljište preda u posjed uzurpantu najdalje u roku od šest mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti rješenja.

Po isteku roka iz stava 3. odnosno stava 4. ovog člana, uzurpant može tražiti prinudno izvršenje rješenja.

U slučajevima u kojima su od donošenja rješenja do njegovog izvršenja nastupile razlike u vrijednosti određene naknade, prvostepeni organ dužan je na zahtjev uzurpanta posebnim rješenjem ponovo utvrditi visinu naknade.

Član 30.

Troškove postupka snosi uzurpant, ukoliko mu se prizna pravo svojine na uzurpiranom zemljištu. U ostalim slučajevima troškove snosi budući korisnik uzurpiranog zemljišta.

U troškove postupka uračunavaju se i troškovi komisije iz člana 17. ovog zakona.

Član 31.

Svi podnesci, molbe, rješenja i žalbe po ovom zakonu kao i svi zemljišno-knjižni i katastarski upisi oslobođeni su takse.

Član 32.

Postupak za raspravljanje uzurpacija zemljišta i sprovođenje izvršenja vrši se po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

III — POSTUPAK SA UZURPACIJAMA IZVRŠENIM POSLIJE 6. APRILA 1941. GODINE

Član 33.

Postupak za raspravljanje uzurpacija izvršenih poslije 6. aprila 1941. godine sprovodi se bez prethodnog povlačenja granične linije u smislu člana 17. ovog zakona.

Član 34.

Ako se u toku postupka utvrdi da je uzurpacija izvršena poslije 6. aprila 1941. godine, a do 8. jula 1955. godine, organ uprave će donijeti rješenje kojim će odrediti da je uzurpant dužan napustiti uzurpirano zemljište i ukloniti objekte ako su podignuti na tom zemljištu.

Rok za napuštanje zemljišta i uklanjanje objekata u slučajevima iz prethodnog stava ne može biti kraći od tri ni duži od devet mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti rješenja.

Rok za napuštanje zemljišta pod šumom je naredni dan po pravosnažnosti rješenja.

Ako uzurpant u određenom roku ne napusti uzurpirano zemljište i ne ukloni podignute objekte, organ uprave će izvršiti rješenje prinudnim putem.

Član 35.

Korisnici su dužni najhitnije obavijestiti organe gonjenja o svakom protivpravnom zauzimanju i držanju zemljišta iz društvene svojine izvršenom poslije 8. jula 1955. godine.

U slučajevima uzurpacija izvršenih poslije 8. jula 1955. godine, nezavisno od pokretanja i ishoda krivičnog postupka, sprovede se upravni postupak i donijeti rješenje primjenom odredaba člana 34. ovog zakona.

Rok za napuštanje zemljišta i uklanjanje objekata u slučajevima iz prethodnog stava je naredni dan kada je rješenje postalo konačno.

Troškove postupka u slučajevima iz člana 34. kao i stava 2. ovog člana, snosi uzurpant.

Član 36.

Po odredbama člana 34. i 35. ovog zakona raspraviće se i odnosi nastali uzurpacijom zemljišta u opštoj upotrebi poslije 6. aprila 1941. godine.

IV — ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Ovlašćuje se Izvršno vijeće Skupštine SR BiH da utvrdi rokove i prioritete za rješavanje odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koja se nalaze van šumskih kompleksa.

Član 38.

U slučajevima u kojima je do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 15/70) doneseno pravosnažno rješenje kojim je uzurpantu dodijeljeno ili ostavljeno na besplatno trajno korišćenje zemljište (član 8. st. 3. i 4. i član 11), opštinski sud će po predlogu organa uprave ili po zahtjevu uzurpanta u zemljišnim knjigama umjesto prava besplatnog trajnog korišćenja izvršiti upis prava svojine na tom zemljištu.

Član 39.

U slučajevima u kojima je po dosadašnjim propisima (Uputstvo za izvršenje pojedinih odredaba Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 42/64 i Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 1/71), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 22/73), izvršeno povlačenje linije između šuma i šumskog zemljišta s jedne i poljoprivrednog zemljišta s druge strane, opštinska skupština može odlučiti da se, na području na kojem uzurpacije nisu raspravljane, granična linija ponovo povuče.

Član 40.

Postupak za raspravljanje uzurpacija u kome je doneseno prvostepeno rješenje koje nije postalo pravosnažno do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 15/70), nastaviće se po odredbama koje su važile prije njegovog stupanja na snagu, a naknada se određuje po odredbama ovog zakona.

Član 41.

Danom 2. avgusta 1964. godine kao danom stupanja na snagu Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 26/64), prestao je da važi Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta u opštenarodnoj imovini („Službeni list NR BiH”, broj 24/59).

Član 42.

Danom 6. juna 1970. godine kao danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 15/70), prestalo je da važi Uputstvo za izvršenje pojedinih odredaba Zakona o uzurpacijama („Službeni list SR BiH”, broj 42/64).